



# INŽENJERSKA GRAFIKA

Metalurško-tehnološki fakultet  
Univerzitet Crne Gore

Prof. dr Darko Bajić  
2023.





## KOTIRANJE (UVREDNJAVANJE)



- ✓ Kotiranje predstavlja unošenje brojnih vrijednosti veličina (dimenzija) predmeta u crtež.
- ✓ Dobro izvršeno uvrednjavanje olakšava izradu elementa, njegovu laku montažu i sigurno ostvarenje funkcije koja je tom elementu predviđena.
- ✓ Nezavisno od razmjere crteža, unošenje brojnih vrijednosti (dimenzije) predstavljaju krajnje ili konačne vrijednosti proizведенog elementa.
- ✓ **Svaka potrebna mjera se samo jednom prikazuje na crtežu.**
- ✓ Položaj mjere (kote) na projekciji se određuje tako da bude potpuno jasna i pregledna.
- ✓ Kote se raspoređuju po projekcijama bez potrebnog "opterećenja" samo jedne ili dvije projekcije.

## Elementi kotiranja



- Kotiranje crteža se izvodi koristeći elemente kotiranja. Kotni elementi su kotna i pomoćne linije („b“ linija), strelice i brojna (numerička) vrijednost.
- Vrijednosti se uvijek daju u milimetrima (mm).









- ✓ Kotni brojevi se ispisuju **iznad horizontalne kotne linije i s lijeve strane** ako je vertikalna kota – *čitaju se odozdo ili sa desne strane crteža.*
- ✓ Kotni broj ne presjecaju nikakve linije na crtežu.
- ✓ Svi kotni brojevi na crtežu moraju biti iste veličine.




Upisivanje kotnih brojeva za uglove


- Bilo koja postojeća linija elementa, osa, linija šrafure, ivica ili druga, ne smije se koristiti kao kotna linija.




- Strelica ne smije da vrhom dodiruje tačku presjeka dvije linije.




- Pomoćne kotne linije ne smiju da presjecaju glavnu kotnu liniju.






- ✓ Pomoćne kotne linije se crtaju upravno na ivicu elementa koja se uvrednjava.
- ✓ Ukoliko je potrebno, mogu crtati i koso zadržavajući paralelnos jedne u odnosu na drugu.




- ✓ Kotna linija je neprekidna i kada ona definiše dimenziju elementa koji je prikazan sa skraćenjem



- ✓ Kod simetričnih elemenata, bilo da je nacrtana samo jedna polovina izgleda ili polupresjek, prikazuju se skraćene kotne linije sa jednom strelicom.






Kotiranje dužine tetine  
luka




Kotiranje dužine luka




- ✓ Kod većih radijusa centar se označava u presjeku osa.
- ✓ Kod manjih poluprečnika centar krivine označava se tačkom.
- ✓ Kod zaobljenja manjih od 2,5 mm centar se ne označava.
- ✓ U slučaju da je centar krivine na osi ali van okvira crteža, upisuje se oznaka  $R$  ispred brojne vrijednosti kako bi se znalo da se radi o poluprečniku (*radius*).
- ✓ Ako centar leži van ose predmeta i van okvira crteža, neophodno je centar pomjeriti duž ose u okvir crteža i definisati njegovo odstojanje od ose, kotnu liniju predstaviti kao izlomljenu i bez dodatnih oznaka uz vrijednost.






- U cilju pojednostavljenja tumačenja tehničkog crteža, pri uvrednjavanju specifičnih geometrijskih oblika se koriste simboli koji se upisuju ispred kotnog broja:
  - $\emptyset$  - prečnik
  - R - poluprečnik
  - $\square$  – kvadrat
  - $S\emptyset$  – prečnik kugle (sfere)
  - SR – poluprečnik kugle (sfere).



- ✓ Cilindri i cilindrični otvor u izgledima kod kojih se krug vidi nedeformisan, uvrednjavalje se vrši nošenjem samo vrijednosti.
- ✓ U izgledima koji su upravni na izgled kod kog se krug vidi nedeformisan, ispred vrijednosti se upisuje znak  $\emptyset$ . Ovaj znak nam govori da se radi o kružnom presjeku.
- ✓ Znak  $\emptyset$  je za 1 mm manji od vrijednosti broja.





- Kod kvadratnog presjeka, u izgledu gdje se vidi kvadrat, obje ivice se uvrednjavaju sa vrijednostima koje odgovaraju dužinama stranica kvadrata.
- U izgledima koji su upravljeni na izgled kod kog se kvadrat vidi nedeformisan, ispred vrijednosti se upisuje znak  $\square$ . Ovaj znak nam govori da se radi o kvadratnom presjeku.
- Znak  $\square$  je za 1 mm manji od vrijednosti broja.
- Prikazivanje „oborene ivice“ – kotna linija je uvijek paralelna sa osnom linije elementa.




## Izgled navoja u presjeku

M- metrički  
navoj





Kotira se najveći prečnik.

Kotira se spoljašnji prečnik.



Kada je navoj kroz  
cijelu debljinu  
elementa.

Kotira se  
najveći  
prečnik.





Kotira se spoljašnji prečnik.

30 – dubina do koje želimo da urežemo navoj


## Vrste kotiranja

- ✓ Polazna vrjednosna osnova je površina od koje se veličine predmeta mjere.
- ✓ U zavisnosti od izabrane vrjednosne osnove, može se koristiti više različitih vrsta kotiranja.


SIMETRIČNO KOTIRANJE izvodi se kod elemenata simetričnih u odnosu na jednu ili dvije njegove ose simetrije.




PARALELNO KOTIRANJE – glavne kotne linije su međusobno paralelne, a počinju od određene obrađene površine. Ovaj vid kotiranja se koristi kad je neophodno i potrebno obezbijediti tačna udaljenja ostalih površina ili ivica u odnosu na ovu površinu, ili gdje to zahtijeva tehnološki proces izrade elementa.




LANČANO (REDNO) KOTIRANJE – koristi se kod elemenata kod kojih zbir odstupanja većeg broja vrijednosti u nizu nema uticaja na funkcionalnost elementa.



## KOMBINOVANO KOTIRANJE – spoj paralelnog i rednog kotiranja.



KOTIRANJE PREKLAPANJEM KOTNIH LINIJA – uprošćeno paralelno kotiranje koje se koristi kada postoji prostorna ograničenja.



## Materijali - obilježavanje i označavanje

✓ Podjela materijala:

1. Prema sastavu, mikrostrukturi (građi) i načinu dobijanja,
2. Prema svojstvima i uslovima primjene,
3. Prema primjeni.

### 1. Prema sastavu, mikrostrukturi (građi) i načinu dobijanja:

- Metalni materijali
  - Na bazi željeza (željezni materijali)
  - Laki i obojeni metali i legure (neželjezni materijali)
- Nemetalni materijali
  - Konstrukcioni polimerni materijali
  - Konstrukciona keramika
- Kompozitni materijali
  - Kompoziti s metalnom matricom
  - Kompoziti s polimernom matricom
  - Kompoziti s keramičkom matricom

## Metalni materijali na bazi željeza (željezni materijali):

- *željezni livovi (liveno željezo) – jedinjenje Fe i C>2,11%*
  - čelični liv,
  - bijeli liv,
  - sivi lijev,
  - nodularni liv,
  - temper liv.
- *Konstrukcioni čelici – jedinjenje Fe i C<0,6%*
  - opšti konstrukcioni čelici,
  - čelici povišene čvrstoće,
  - ultračvrsti čelici,
  - čelici za cementaciju,
  - čelici za poboljšanje,
  - čelici za opruge,
  - čelici za obradu na automatima - korozijski postojani čelici,
  - čelici za rad pri povišenim i visokim temperaturama – vatrostalni,
  - vatrootporni čelici,
  - čelici za rad pri niskim temperaturama,
  - čelici posebnih svojstava.



- *Alatni čelici – jedinjenje Fe i  $0,6\% < C < 2,06\%$  ili legirani (uglavnom s Cr, W, V, Mo, Co)*
  - čelici za hladni rad,
  - čelici za topli rad,
  - brzorezni čelici.

### **Laki i obojeni metali i legure (neželjezni materijali):**

- *Al i njegove legure,*
- *Cu i njegove legure,*
- *Ni i njegove legure,*
- *Ti i njegove legure,*
- *Mg i njegove legure,*
- *Zn i njegove legure,*
- *Co i njegove legure,*



## Nemetalni materijali

- **Konstrukcioni polimerni materijali**
  - *Plastomeri (termoplasti),*
  - *Duromeri (duroplasti),*
  - *Elastomeri (guma).*
  
- **Konstrukciona keramika**
  - *Oksidna keramika,*
  - *Neoksidna keramika.*

## 2. Prema svojstvima i uslovima primjene

- Materijali postojani na koroziju,
- Materijali otporni na habanje,
- Čeliki visoke čvrstoće,
- Žilavi materijali na niskim temperaturama ...

## 3. Prema primjeni

- Materijali za opruge,
- Materijali za zupčanike,
- Materijali za kotrljajne ležaje,
- Materijali za klizne ležaje ...



## OZNAČAVANJE ČELIKA PREMA EVROPSKIM NORMAMA (EN 10127)

- Primjena ovog standarda je neobavezna (primjenjuje se prema izboru) za nacionalne vrste čelika gdje se podrazumijevaju čelici koji imaju oznake.
- Oznaka čelika se sastoji iz tri dijela:
  - glavne oznake,
  - dodatne oznake za čelik i
  - dodatne oznake za proizvode od čelika.



**Čelici prema svojoj namjeni i mehaničkim i fizičkim osobinama  
(EN 10027) pri obilježavanju svrstani su u 11 klasa:**

Glavne oznake	Dodatne oznake za čelik	Dodatne oznake za proizvode od čelika
G <sup>a)</sup> S      n <sup>b)</sup> n <sup>c)</sup> n	an .....	+an+an .....
G      P      n      n      n	an .....	+an+an .....
L      n      n      n	an .....	+an+an .....
E      n      n      n	an .....	+an+an .....

<sup>a)</sup> G – oznaka za čelični liv

<sup>b)</sup> n – numerička oznaka

<sup>c)</sup> an – slovno numerička oznaka



## 5. Čelici za armiranje betona

B

n

n

n

an .....

+an+an .....

## 6. Čelici za prednapregnuti beton

Y

n

n

n

n

an .....

+an+an .....

## 7. Čelici za šine ili u obliku šina

R

n

n

n

n

an .....

+an+an .....

## 8. Hladno valjani limovi od čelika visoke čvrstoće za hladno oblikovanje

H

n

n

n

an .....

+an+an .....

H

T

n

n

n

an .....

+an+an .....

## 9. Limovi za hladno oblikovanje (izuzev limova pod tačkom 8)

D

a<sup>d)</sup>

n

n

an .....

+an+an .....

<sup>d)</sup> a – slovna oznaka



## 10. Posrebreni valjani proizvodi (čelični proizvodi za pakovanje)



## 11. Elektrolim i elektrotraka





**S235JR** – opšti konstrukcioni čelik  $R_{e(min)}=235 \text{ N/mm}^2$ , i garantovana žilavost (energija loma) 27 J na 20°C

**P265NB** – čelik za izradu posuda pod pritiskom  $R_{e(min)}=265 \text{ N/mm}^2$ , normalizovan (N), za boce za gas (B)

**L360MB** – čelik za izradu cijevi  $R_{e(min)}=360 \text{ N/mm}^2$ , termomehanički valjan lim (M), zahtjevana klasa (B)

**E335** – nelegirani čelik za mašinogradnju  $R_{e(min)}=335 \text{ N/mm}^2$ ,

**H400M** – čelik hladno valjan (lim) povišene čvrstoće za hladno oblikovanje  $R_{e(min)}=400 \text{ N/mm}^2$ , površinski otvrdnuto (B)

**DC04EK** – čelik hladno valjan (lim) za hladno oblikovanje  $R_{e(min)}=400 \text{ N/mm}^2$ , kvaliteta 04, za uobičajeno emajliranje (EK)

**T660** – čelik za limove i trake za pakovanje  $R_{e(min)}=660 \text{ N/mm}^2$  (**TH52** - čelik za limove i trake za pakovanje propisane tvrdoće 52)

**Y1770C** – čelik za prenapregnute betonske konstrukcije  $R_{m(min)}=1770 \text{ N/mm}^2$ , hladno vučena žica

**R0900Mn** – čelik za šine  $R_{m(min)}=900 \text{ N/mm}^2$ , povećan sadržaj mangana



## Čelici prema hemijskom sastavu svrstani su u 4 klase:

Glavne oznake	Dodatne oznake za čelik	Dodatne oznake za proizvode od čelika
---------------	-------------------------	---------------------------------------

1. Nelegirani čelici (izuzetak su čelici za obradu na automatima) sa masenim sadržajem mangana  $<1\%$

G	C	n	n	n	an .....	+an+an .....
---	---	---	---	---	----------	--------------

2. Nelegirani čelici sa masenim sadržajem mangana  $>1\%$ , nelegirani čelici za obradu na automatima, legirani čelici (izuzev brzoreznih) sa masenim sadržajem svakog od legirajućih elemenata  $<5\%$

G	n	n	n	a....	n-n ..	+an+an .....
---	---	---	---	-------	--------	--------------

3. Legirani čelici (izuzev brzoreznih) sa masenim sadržajem svakog od legirajućih elemenata  $>5\%$

G	X	n	N	n	a....	n-n...	+an+an .....
---	---	---	---	---	-------	--------	--------------

4. Brzoreznih čelici

H	S	n-n..	+an+an .....
---	---	-------	--------------



**C35E** – nelegirani čelik sa masenim udjelom  $Mn < 1\%$ , nizak sadržaj P i S, 0,35% ugljenika

**45CrMoV6-7** – niskolegirani čelik sa masenim udjelom  $Mn \geq 1\%$ ; 0,45% ugljenika,  $6/4=1,5\%$  Cr;  $7/10=0,7\%$  Mo; mali sadržaj V


#### Faktori za legirajuće elemente

Element	Faktor
Cr, Co, Mn, Ni, Si, W	4
Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr	10
Ce, N, P, S	100
B	1000

**X5CrNiMo18-12** – visokolegirani čelik (X) sa masenim udjelom 0,05% ugljenika, 18% Cr, 12% Ni, mali udio Mo.

- ✓ Brojčani sistem označavanja čelika je definisan standardom MEST EN 10027-2: 2017 - Sistem za označavanje čelika - Dio 2: Brojčani sistem

## 1.XXYY(ZZ)



Broj gripe čelika XX:

- za nelegirane čelike

1.00	osnovni čelici
1.01 – 1.07	kvalitetni čelici
1.10 – 1.19	posebni čelici

- za legirane čelike

1.08 – 1.09	kvalitetni čelici	Primjer:	X5CrNi18-9	1.4301
1.20 – 1.89	posebni čelici		X5CrNiMo18 10	1.4401
1.40 – 1.49	nerđajući i vatrootporni čelici			
1.50 – 1.89	konstrukcioni, čelici za posude pod pritiskom, čelici za mašinogradnju			



Prof. dr Darko Bajić  
Mašinski fakultet, Podgorica

# Zahvalujem na pažnji!